

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 67 (1)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1 decembra 1934.

PATENTNI SPIS BR. 11244

Duré dr. Franjo, ravnatelj, Cvitković Mirko, kapetan bojnog broda u m. i inž. Stiasni Velimir, Zagreb, Jugoslavija.

Postupak i sprava za brušenje tanjih očjelih brijacihi nožića.

Prijava od 22 decembra 1933.

Važi od 1 aprila 1934.

Brušenje brijacihi noževa, kao predmeta svakidanje potrebe, treba da bude brzo, jednostavno, da daje finu oštricu i da sprava bude što jeftinija i što manje izvrgnuta popravcima.

U prometu se nalazi vrlo veliki broj sprava za brušenje brijacihi nožića ali, ako odgovaraju zahtjevima što se tiče lakoće i kvaliteta brušenja, onda su komplikirane konstrukcije i za to skupe. One pak, koje su jeftine, ne odgovaraju zahtjevima glede kakvoće brušenja.

Konstrukcija tih aparata uvjetovana je materijalom, koji služi za brušenje, a to je u velikoj većini slučajeva koža, u nekojima uz kožu i škamen, a eventualno kovina.

Pronalazak stavlja brušenje ovakovih brijacihi nožića na sasvim nove temelje i što se tiče postupka i što se tiče materijala za brušenje.

Pokazalo se je, da je staklo, povlaženo s vodom vrlo dobar brus za tanke brijacihi nožiće sistema Gillette. Valjalo je iza te spoznaje stvoriti spravu, na kojoj će se to brušenje najlakše sprovesti. Tu se je sada moglo pomicati u prvom redu na to, da se kod poznatih sprava sa valjcima, presvučenima kožom, ti valjci nadomjesti staklenim valjcima, a kod sprava gdje britvica kod brušenja prelazi preko ispruženog komada kože, da se ovaj nadomjesti ravnom staklenom pločom. Tim se ne bi postigao nikakav ni tehnički ni gospodarstveni efekt. Pokazalo se je, da se postizava najbolje brušenje, ako se ono obavlja na unutarnjoj valjkastoj strani staklene posude odgovarajućeg promjera i da se to brušenje dade obavljati tako, da se nožić lako pritisne prstom

ili drugim načinom na staklenu ploču, povlaženu na kapi vode, i pomici amo tamo u smjeru popreko na oštrice.

Pokazalo se je i to, da nutarnja valjkasta površina sa poligonalnim rebrima, paralelnim sa osi valjka, djeluje za brušenje barem jednako povoljno kao i glatka.

Na nacrtima prikazuje fig. 1 pogled u horizontalnoj projekciji na spravu prema pronalasku sa glatkom površinom za brušenje; fig. 2 perspektivni pogled-potonji sa poligonalnim rebrima.

Sprava se sastoji iz isječka cilindričnoga stakla od pretpostavno 7 cm širine kraj oblosti po promjeru od 6—9 cm., a u duljini od pretpostavno 3/5 obujma valjka.

Unutarnja cilindrična ploha a (fig. 1) ravna je, ili providena poligonalnim rebrima al, paralelnim sa osi valjka (fig. 2).

Gore navedene veličine samo su primjericne, a posve je neodlučan vanjski oblik aparata, koji će se naravno načiniti tako, da ga se može zgodno držati u lijevoj ruci ili postaviti na stol.

Uspjeh brušenja varira po kvaliteti stakla, pa će se stoga uzeti takovo staklo, kojemu su kod fabrikacije pridodane tvari, koje povećavaju njegovu žilavost.

Patentni zahtjevi:

1) Postupak za brušenje tankih očjelih brijacihi nožića, naznačen tim, da se brušenje obavlja tako, da se nožić prstom ili drugim načinom lako pritisne na vodom prevlaženu staklenu plohu i pomici ovamo onamo u smjeru popreko na oštricu nožića.

2) Sprava za brušenje brijacihi nožića

za postupak prema zahtjevju [1], nazačen tim da se sastoji od isječka staklenog cilindra sa unutra glatkom površinom. (fig. 1).

3) Sprava za brušenje brijačih nožića za postupak prema zahtjevu 1, naznačen tim,

da se sastoji od izsječka staklenog cilindera, kod kojeg je nutarnja valjkasta površina providena poligonalnim rebrima, paralelnim sa osi valjka, i sa jako zaobljenim uglovima (fig. 2).

PATENTI SPS BR 11244

MEI alias I bo išv

Lasas le illi bionigens bologolamianum repertum
Omnistisca ciliindriques longa e (fig. 1)
in o peribostano 3/4 annus atulta.
opposite bo bromeliam on 0-6 cm. a n tubi
as strels do peribostano 2 cu gline per
Spizas se setola x iefecta ciliindriano

Quelques-unes de ces dernières années ont été marquées par l'application de méthodes de recherche et de théorie qui ont apporté de nouvelles perspectives à la recherche en psychopathologie. Ces méthodes sont basées sur une approche systémique et holistique qui vise à comprendre les interactions entre les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux qui contribuent à la maladie mentale. Elles ont permis d'identifier de nombreux facteurs de risque et de protéction pour diverses conditions mentales, et ont également contribué à l'amélioration des stratégies thérapeutiques.

Uebler's *Principles* seems to believe that, as far as possible, the best way to learn a foreign language is to speak it.

: Freitags Interessie

3) Sunturas as purgative properties toxins
and a stimulant properties as purgative properties toxins
4) Saponins as purgative properties toxins
purgative toxins as laxatives as purgative properties
laxatives as laxatives as purgative properties

Ad patent broj 11244

Fig. 1




Fig. 2.

